



# Khathaza o a tshaba

M.A. Vukeya

Brian Wambi





Khathaza o ne a ratega. O ne a bona sengwe le sengwe se a neng a se batla mo batsading ba gagwe.

Khathaza e ne e le mosetsanyana wa bona a le nosi. O ne a na le bokgaitsadie ba le barataro.


Batsadi ba gagwe ba ne ba mo pepetletsa.



Letsatsi lengwe Khathaza o ne a batla go tshameka kgwele le basimane.

“O ka nna wa gobala,” mmaagwe a mo kgalema.

Bokgaitsadie ba ne ba gana go tshameka kgwele le ene. Khathaza a simolola go lela.



Moragonyana, Khathaza a sutlha mo gae mme  
a tshabela kwa sekgweng.

“Ke tla ba supetsa botlhe gore ga ke lesea,” a  
ipolelela.

A palama setlhare se se telele.




Batsadi ba gagwe ba ne ba mmatla mo  
sekgweng, go fitlha ba mmona.

Ba ne ba mo rapela gore a fologe, mme ba  
palelwa.



Bokgaitsadie ba ne ba leka go mo gomotsa. Ba bitsa ba re, "Khathaza, fologa, o tlide go ikgobatsa."

Mongwe wa bona a opela pina ya gagwe e a e ratang, mme ba bangwe ba le bona ba opela.



Go galefa ga ga Khathaza ga okobala.

Go reetsa pina ga mo dira gore maikutlo a ye tlase.


A simolola go opela le ene.

Mme fela o ne a sa ikemisetsa go fologa.



Tsala ya gagwe Sihle, a tla go mo kopa go fologa.

"Khathaza, fologa, fologa. Ga ke batle gore o ntatlhegele," Sihle a goeletsa.



Sihle a leta ka bopelotelele. Khathaza kwa bofelong a fologa setlhare. A tlamparela Sihle.

“Tsala ya me, ke goreng o tshabile mme wa palama setlhare?” Sihle a botsa.



"Ke utlwa botlhoko ka gore botlhe ba ntsaya jaaka lesea," Khathaza a tlhalosa.

"Ke ne ke batla go ba bontsha gore ke kgona go dira sengwe le sengwe se bokgaitsadiake ba se dirang," a tlhalosa.



Balelapa la ga Khathaza ba dira moletlo go keteka go boa ga gagwe ka pabalesego.

Go tloga letsatsi leo go ya pele, basimane ba dumelela Khathaza go tshameka kgwele le bona.



Ulwazi Lwethu is a Zenex Foundation funded and initiated project to develop a series of graded and leisure African language readers and teacher support materials. This project is targeted at teaching and supporting learners in the Foundation Phase to improve their home language reading and understanding. The readers have been originated in nine African languages in collaboration with Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. All resources are developed as Open Education Resources (OER).



**basic education**

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

*The Ulwazi Lwethu readers and storybooks have  
been quality assured and approved by DBE.*

Your attribution should include the following:

**Title:** Khathaza o a tshaba  
**Author/s:** M.A. Vukeya  
**Translator/s:** Dineo Moatshe  
**Illustrator/s:** Brian Wambi  
**Assurer/s:** Opelo Thole  
**Language:** Setswana



© Zenex Foundation - Saide 2025 (Updated Edition)

CC BY includes the following elements:  
BY – Credit must be given to the creator

